

Barracuda Club Saint-Ghislain
Coupe du Hainaut manche 3

Charleroi (BEL) 01-05-18

Aperçu des résultats

Grand bassin (50m)

Lastname, Firstname	YOB	Discipline	Pl.	Time	Round	Old PB.	Diff.	
Baccaw Margaux	01 :	50 Libre		36.86		32.26	77%	
		100 Libre		1:17.98		1:06.72	73%	
		200 Libre		2:40.89		2:29.52	86%	
		400 Libre		5:28.37		5:15.48	92%	
		800 Libre		11:05.66		10:59.37	98%	
		1500 Libre	1	20:54.44		20:35.87	97%	
		50 Dos		38.20		34.10	80%	
		100 Dos		1:19.44		1:15.11	89%	
		200 Dos	1	2:44.81		2:41.38	96%	
Barkache Karima	07 :	50 Libre		50.75		43.99	75%	
		100 Libre		1:47.98		1:45.40	95%	
		200 Libre		3:44.30		3:44.07	100%	
		400 Libre	10	7:29.70		7:38.93	104%	MPP
Blothiaux Aline	01 :	50 Libre		33.83		30.42	81%	
		50 Libre		36.86		30.42	68%	
		100 Libre		1:10.70		1:05.00	85%	
		100 Libre		1:17.29		1:05.00	71%	
		200 Libre	1	2:29.14		2:25.37	95%	
		200 Libre		2:41.80		2:25.37	81%	
		800 Libre	2	11:26.96		11:31.54	101%	MPP
Cappeliez Thomas	07 :	50 Libre		48.02		43.39	82%	
		100 Libre		1:45.10		1:44.01	98%	
		200 Libre		3:39.88		--		MPP
		400 Libre	10	7:23.85		7:34.89	105%	MPP
Corbisier Morgane	10 :	50 Brasse		1:16.02		--		MPP
		100 Brasse	1	2:33.10		--		MPP
Corbisier Mylène	07 :	50 Libre		42.20		36.27	74%	
		100 Libre		1:27.62		1:15.81	75%	
		200 Libre		3:00.69		2:44.48	83%	
		400 Libre		6:08.32		5:55.04	93%	
		800 Libre		12:24.98		11:57.08	93%	
		1500 Libre	1	23:29.15		--		MPP
Counoy Félix	05 :	50 Libre		32.39		28.48	77%	
		100 Libre		1:08.67		1:01.62	81%	
		200 Libre		2:23.10		2:15.21	89%	
		400 Libre		4:53.82		4:36.61	89%	
		800 Libre		9:57.90		9:59.65	101%	MPP
		1500 Libre	1	18:49.85		18:40.50	98%	
Delannoy Thomas	05 :	50 Libre		36.18		32.96	83%	
		100 Libre		1:17.39		1:12.48	88%	
		200 Libre		2:41.71		2:43.18	102%	MPP
		400 Libre	7	5:29.18		5:27.47	99%	
		50 Brasse		45.40		42.83	89%	
		100 Brasse		1:36.42		1:31.36	90%	
		200 Brasse	6	3:17.30		3:13.52	96%	
Druez Lena	05 :	50 Libre		33.92		29.61	76%	
		100 Libre		1:13.08		1:04.36	78%	
		200 Libre		2:34.98		2:23.72	86%	
		400 Libre		5:22.75		5:09.72	92%	
		800 Libre	4	11:01.05		10:48.48	96%	
Dubreucq Magdalena	05 :	50 Libre		36.02		32.54	82%	
		100 Libre		1:15.60		1:09.35	84%	
		200 Libre		2:39.83		2:32.39	91%	
		400 Libre		5:32.59		5:28.36	97%	
		800 Libre	5	11:22.16		11:16.19	98%	

Dumont Antoine	06 :	50 Libre		39.13	35.79	84%	
		50 Libre		40.48	35.79	78%	
		100 Libre		1:22.66	1:19.37	92%	
		100 Libre		1:25.70	1:19.37	86%	
		200 Libre		2:52.82	2:50.32	97%	
		200 Libre	3	2:52.17	2:50.32	98%	
		400 Libre	5	5:50.81	5:42.04	95%	
		50 Brasse		46.47	44.84	93%	
		100 Brasse	3	1:35.12	1:32.21	94%	
Dumont Jules	10 :	50 Libre		54.76	52.70	93%	
		100 Libre	1	1:54.25	1:51.31	95%	
		50 Brasse		1:10.74	1:08.99	95%	
		100 Brasse	1	2:22.65	2:23.06	101%	MPP
GRANDIO QUIJADA ALEXAN	90 :	50 Brasse		39.09	35.45	82%	
		100 Brasse	2	1:27.16	1:18.44	81%	
Haimoud Salim	03 :	50 Libre		35.59	--:--		MPP
		100 Libre		1:17.19	--:--		MPP
		200 Libre	11	2:48.10	--:--		MPP
Hurduc Anaïs	08 :	50 Libre		46.24	46.94	103%	MPP
		100 Libre	8	1:38.15	1:40.67	105%	MPP
		50 Dos		56.50	--:--		MPP
		100 Dos	9	1:57.75	1:58.77	102%	MPP
Lemaire Lya	10 :	50 Libre		51.64	45.93	79%	
		100 Libre	1	1:44.60	1:46.62	104%	MPP
		50 Dos		54.28	--:--		MPP
		100 Dos	1	1:47.41	1:46.13	98%	
Mikus Coraline	04 :	50 Libre		37.10	33.26	80%	
		100 Libre		1:17.88	1:10.83	83%	
		200 Libre		2:39.67	2:32.71	91%	
		400 Libre		5:27.52	5:21.06	96%	
		800 Libre		11:05.44	12:33.81	128%	MPP
		1500 Libre	1	21:00.30	--:--		MPP
Mikus Doriane	08 :	50 Brasse		55.40	54.82	98%	
		100 Brasse	8	1:55.77	1:53.53	96%	
		50 Papillon		54.75	45.77	70%	
		100 Papillon	4	1:58.11	--:--		MPP
Mikus Katherina	06 :	50 Brasse		46.34	44.69	93%	
		100 Brasse	6	1:37.14	1:36.53	99%	
		50 Papillon		46.41	41.48	80%	
		100 Papillon	9	1:43.88	1:38.23	89%	
Mikus Loïc	02 :	50 Libre		32.79	27.77	72%	
		100 Libre		1:09.76	1:00.59	75%	
		200 Libre		2:25.38	2:21.60	95%	
		400 Libre		4:57.05	4:48.41	94%	
		800 Libre		10:07.29	10:03.93	99%	
		1500 Libre	2	19:18.40	--:--		MPP
Puissant Lise	05 :	50 Libre		33.84	30.96	84%	
		100 Libre		1:11.91	1:07.66	89%	
		200 Libre		2:29.79	2:25.60	94%	
		400 Libre		5:07.90	4:59.47	95%	
		800 Libre	2	10:24.39	10:35.07	103%	RC-MIN
Siodlak Jimmy	02 :	50 Libre		35.16	32.46	85%	
		100 Libre		1:14.39	1:08.41	85%	
		200 Libre		2:36.63	2:32.35	95%	
		400 Libre		5:26.15	5:24.40	99%	
		800 Libre		11:08.01	--:--		MPP
		1500 Libre	3	20:59.85	--:--		MPP

Six William	00 :	50 Libre		31.52	27.47	76%	
		100 Libre		1:06.23	59.85	82%	
		200 Libre		2:18.98	2:09.02	86%	
		400 Libre		4:47.68	4:32.47	90%	
		800 Libre		9:45.05	9:21.38	92%	
		1500 Libre	2	18:28.39	17:58.91	95%	
Spadaro Alessio	07 :	50 Libre		44.87	43.24	93%	
		100 Libre		1:37.03	1:38.34	103%	MPP
		200 Libre		3:29.63	3:26.20	97%	
		400 Libre	7	7:07.92	7:17.02	104%	MPP
Staron Wiktor	09 :	50 Libre		46.67	47.02	102%	MPP
		100 Libre	6	1:40.28	1:39.43	98%	
		50 Dos		57.52	55.76	94%	
		100 Dos	9	1:55.60	1:55.47	100%	
Sutera Livio	05 :	50 Libre		37.59	32.06	73%	
		100 Libre		1:18.89	1:09.17	77%	
		200 Libre		2:43.75	2:37.11	92%	
		400 Libre		5:34.88	5:19.49	91%	
		800 Libre		11:20.59	11:43.34	107%	MPP
		1500 Libre	2	21:10.45	22:35.01	114%	MPP
Toubeau Eleonore	08 :	50 Libre		38.28	38.21	100%	
		100 Libre	2	1:19.29	1:20.40	103%	MPP
		50 Dos		48.01	46.23	93%	
		100 Dos	2	1:36.10	1:31.13	90%	

Total 137 résultats individuels, performance moyenne: 91,7%
 1 nouveau(x) record(s), 32 nouvelle(s) MPP(s)
 Meilleure amélioration: Mikus Coraline, 800 Libre 11:05.44